



Чуралчы улууңун ханынама

ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КУНУТТЭН ТАХСАР

Новости России



Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта

Совет Федерации принял соответствующее постановление. Избирательная кампания стартовала. На прошлой неделе о намерении баллотироваться на очередной срок объявил действующий президент Владимир Путин, проводя встречу с рабочими завода «ГАЗ». О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Коени Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

На прошлой неделе состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала тридцатой по счету и продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время журналисты задали президенту 65 вопросов. Отвечая на вопрос о том, пойдет ли на выборы – от партии или как самовыдвиженец, Владимир Путин заявил: «Это будет самовыдвижение». Такие в ходе пресс-конференции обсуждались вопросы экономического роста, исполнения майских указов, пенсионного возраста, отношений с другими странами, о решении МОК и другие. В ходе пресс-конференции, Владимир Путин ответил и на вопрос: «Какой видит нашу страну через несколько лет?», «Страной, устремленной в будущее» – сказал президент.

Новости Республики



Дни Якутии в Москве

В столице завершились «Дни Якутии в Москве», посвященные 385-летию вхождения республики в состав Российской империи, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия). Глава республики Егор Борисов отметил, что они проходят на высоком организационном уровне. «Мы – часть России и, проводя Дни Якутии в Москве, ставили цель, которую, я считаю, достигли – достойно представив республику на федеральном и даже мировом уровне, показав стране достижения региона», – подчеркнул глава. Глава рассказал, что цели мероприятия были – демонстрация инвестиционной привлекательности республики, нашей уникальной культуры народов, национальных видов спорта и многое другое. «В ходе мероприятий Дней Якутии обсуждены возможные решения сохраняющихся у нас экономических, социальных проблем, требующих участия федерального центра. Например, рассмотрены вопросы формирования тарифов, расширения участия правительства РФ в строительстве наших социальных объектов, вопросы, связанные с развитием здравоохранения, языков, культуры», – пояснил Борисов.

Реконструкция якутских аэропортов

15 аэропортов Якутии, получат финансирование на реконструкцию. Средства будут предусмотрены в федеральном бюджете на период 2019-2021 годов. Соответствующее Поручение дало Председатель Правительства России Дмитрий Медведев Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития. Предполагается, что средства на реконструкцию получат аэропорты Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Ханыгы, Белая Гора, Верхнекангалеск, Вилойск, Зырянка, Магадан, Усть-Нера, Жиганская, Полярный.

Департамент госполитики в области СМИ и печати

Кэспиэхтин баарабын

Герой ийэ Людмила Платонова:

«Обо — дыэ кэрээн дьоло»



близин туттарда. Маник Государственный сүлтанаа близин ассоциация “Герой Ийэ” туттувар.

Людмила Дмитриевна олодун 40-ча сыйлын оросчубулук жетекшүүрүүчүү, потребительской кооперации таңбайын киши. Олодун артын Герасим Степанович Платоновы кылары оскуулатаацы юмторитин билүүнөн, 1972 сыйлааха субборон жалбоо, ыал буулбуттар. Ол юмтэн ыла, юмнуу 45 сыйлаа аюста. Уй агаарыгар чугаңыр илгиз-жизек олох. Улахан дын юргэн амаралар ийэлээ — тареебүт Чуралчыныар уопсастыбаштай үзүүн өрө тутан, чөбик олооу иштегендийн таңбайын киши. Кини билигин төө да бочооттаах сыйнивалантия олордор, дын кэрэгчинин тэриммит маңаңыннарыгар “Тал-Талы” атынанындар. Людмила Дмитриевнаны корсон дын юргэн, обознитиңиэр сыйнивалантиядаа ыйытышылбар маник консультант: “Россия Ийэлэрин кунуулар авсан Дьюкуусий куоракка министри кылары Амма улууфтган Ульяна Барабанова уонна Булдуу улууфтган Зоя Харланышева дын үүгэйсөн дыхталлар наацаадаланылар. Корзуминин Герасим Степановичтын 10 обозо күн сирии көрдөрөн, киши-хара гылан атахтарыгар туроортайтын. Ишнүү сүрүн соруга — үй болулар. Очкылорго сүйнүүчөн астаах этибит, обозлорбут кыра саастарыттай бой-байтарин харашынан, бука бары таа сирии ис-тас үзүүлгүр эршилди, мас маастын, сыйнын оттоон, обуруут айын көрөн улашынтара. Обозлорбут улаатан, уорэй, үзүүн өрө тутан, билигин бойтаро ыал аштара, ийнээр буулан сыйнивалантия.

Людмила Дмитриевна сүрдүүх сэмжий, дынг чакчы саалалын итээлээ, угзин туугаа сыйнивалантиядаа ыал ийэлээ болулар. Кини “Ийэ Албан азат” 1,2,3 степенеэд уорынан ханаайлагтаа, “Россия потребкооперациянын сайдынтыгар кылатын ийин” уордан кашшара, РФ Потребкооперацияя туйтуна, брестпүүбүлүү Ил Дарханын грамоталарынан наацаадаламмыгы.

Түгэчин он тунааны, Платононтар дынчындаа дын кэрэгчинэргээр уун уйзээж олоо, кытаганаах доруобуйын баарабын, улус сайдынтыгар туроуланан үзүүлнэгээр дүрнүүк мааханыбыг!

Кинээгэ Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.



Быйыл Ил Дархан Е.А. Борисов муус устар ыйга забух обжаллоо лынэ кэрэгчилгээнийн түүүргэ түнүлүммийт Үйнхүү таңаарбыла. Бу Үйнхүү олоуурал «Герой Ийэ», «Ийэ албан азат» I, II, III степенеэд болгындар олохончулар. Маник близини Чуралчы улуунуттан забух обжаллоо ийэлээр эмэг наацаадаланылар. Алтынны 20 күнүүгээр Дьюкуусий куоракка Россияндаа Ийэлэр күнчийн чөрчтэйн ысынчылсыбыг чөгтэжээнигээ, Чуралчы улууфтган 10 обозлоо Шатонювтар дын кэрэг күн күбий ийэлээр, Людмила Дмитриевна кытагынны ылаа. Киниээ СФ Правительствотын баржасыртад Е.А. Чөнин “Ийэлэр чуулку маахтад”

Ахсынны 22 күнэ – Энергетик күнэ

ЭЛЕКТРИЧЕСКЭЙ УОТ ТУРУКТААХ БУОЛУУТУГАР

Ахсынны 22 күнүтгэр Энергетик күнүтгэр. Биңиги Чурапчыбыгыгар уоту бишкөр бастакы локомобиль Чурапчы сийизниэтигэр 1938 с. турорулупута, 1958 с. бастакы дизельийэй электростанциялар юниондай зайы ДТ-54 тыраахтар базатышан баар буолбуттара. 1963 с. стансиялары кининээнд саңа тааммыгта, 1969 с. оройоонта барыгыгар Чурапчы дизельний станцията уоту бишкөр буолбута. 1976 с. сестевой участак „Чурапчытаацы электрический ситет“ дизэн алтаммыгта. Бу ситет 1987 сыйга „Якутскэнерго“ кини электрический ситетмэр холбоммула. 1988 с. 110/35/10 кВ подстанция үзүүс кильгүрилбйт. Чурапчытаацы РЭС иондо Ташта, Уе-Майя, Эльцикэн, Хаашыга электроуотунан хааччылалтар.



Чурапчытаацы электрический ситет начальникынан 2014 сыйтан Владислав Филиппович Барашков үзлинир. Кини салайтар тэрилтэтийн үзтин түнүнан бишнинээр:

— Биңигит тэрилтэбйт уууска бир кырдааастарыны, ор үзүүлбүтгэринэн буолар. Историята 1938 сыйга бастакы локомобиль турорулган саңашинар. Энэдэг бастакы дизельний станция турорулупута 60 сыйын болснохкин. Биңихо үзүүлбйт Н. А. Попов, Р. И. Сафаргалеева, Н. М. Наумов, И. К. Макаров, Е. С. Макаров, Г. П. Карданевской, Е. А. Барашков, о. д. а. аяттарынан колектив кин туттар, холобур оностор. Тэрилтэбүүтгэр билгии 78 кини үзлинир. Коллективынтыг гар 70 барынмана – эдээрдэр. Чурапчытаацы колиеджка уорэммитгэр кэлийнэр элбож. Улуус киннитгэр 110/35/10 кВ подстанцияца уонна 35/10 кВ Куюхара, Ольдууун, Дирин, Арылаах, Килэнки, Унун-Күел, Чылапара, Маранаайы, Мындааайы, Мырыла подстанцияларга үзүүлбйт — линиялар туркугаах буолууларыгар эпизтийбйт, хонтурууларыгар эпизтийбйт, хонтуруулубут.

Дизельний

электростанция (ДЭС) биңихо кинэр. Итниш 7 ДГ-72 дизельтэр тураллар. Саахал тахсар тубагтэтигэр, эбэтэр кини ситетмэг оромуон барагар үзлэйтбйт.

Үзүүлбйт салааларынан арахсар. Инженерий-технической сулуусчыны кылаабынай инженер, РЭС начальникын солбийн ачим Д. А. Карсанав салайтар. Киннитгэр ууусспут электроуотунан харына сух хаччыларыгар эпизтийгэр. Оперативнай-диспетчерской сулуусча (салайааччы С. В. Антипин) 4 биргээдэнэн сүүкканы эргиччи дүүнүүрунайдыыр. 12-лии час тураллар. В. И. Пестерев салайааччылаах подстанциялары корор-истэр судуусла биңиги балансабыгыгар баар үрдүк күүрүүлээх подстанциялар туркутарын хонтуруултуур, технический оромуоннэри ынтар. Автотранспортной салааны механик Н. С. Игнатьев салайтар. Линияны корог-истэргэ, оромуоннүүрэг хонтуруултуур, туркутарын хонтуруултуур, технический оромуоннэри ынтар. Соловьев, Болугур, Толой, Сылан избиликтэгэригэр, Бэрэ, Туйэ участастарга уларытыбйт. Арылаах избиликтэгэригэр, салаалабынай. Соловьев, Болугур, Толой, Сылан избиликтэгэригэр, Бэрэ, Туйэ участастарга уларытыбйт. Арылаах избиликтэгэригэр, салаалабынай.

Массынна үзүүлнитэр. Бары салааларга уопуттаах, кин туттар үзүүлтэгэдэхин. Бастыгнарынан электромонтердар А. В. Чепалов, А. А. Антипин, Ф. Д. Фомин, сунгизардар П. С. Павлов, Г. И. Бурнаев, А. Н. Петров, тырахтарыс Я. Я. Слепцов, о. д. а. буолшиш.

Сылгата битэргээтилибйт былаанынан үзлинир. 2020 сыйта дизри былааннаахыгт. Кини тэрилтэбйт итниш ут корер. Сылгата тэргээтилибйт сорудаахыгын толорон яслибйт. Билигин ут-харны киришийн буолан үзүүлбйт юринин ыкччатаан биэрэлгэр. Сайнын проводтар ыйанар спораларын оромуониүүбүт, санаадыбыт. ВЛ-35 кВ опоралары санаадыбын үзүүлбйт. Сыгынных проводтары СИП проводтарга (изоляциялаах) уларытыны, санаадыбын былаан быынтынан мынабыт. Итниш ут линияттара салаал тахсывын наадыттара улус киннитги ыраах баар избиликтэгэригэр салаалабынай. Соловьев, Болугур, Толой, Сылан избиликтэгэригэр, Бэрэ, Туйэ участастарга уларытыбйт. Арылаах избиликтэгэригэр, салаалабынай.



Биңиги колективынан элбож үзүүнинан ынтынга, бэйэтэ физикада ситетмэгэх оболгорго ачал биримийн ачылыр эгэ. Бу күнүрэг профессиональный бирааныны акынчылар. Итниш линиялары тардабыт, трансформаторлары турорубыт. Улзанир усулуобуйыбын түсарса салыбыт. Санаа икхи эпизтийгэр, Онуулуун ийчилигийн, биңиги колективийн үзүүлтэгэрийн Энергетик күнүнээр эрдэллийн! Чигин доруобуйаны, эгээнэ буолууну баадрабын!

Биңиги — „Санаа олон“ ханын аацаачылар, элүүсүт дыно-сөргээ олончуулугардаахынтыгыгар олус улахан сунгизлаах электроуотунан хааччылыгындаа үзүүлнит. РЭС үзүүлтэгэрийн профессиональный бирааныны акынчыларын эрдэллийн, бары учүүийн баадрабын!

Алексей СПЕЦИОВ



